



Edeε ne Ntɔɔfewaa Nshaaseε Sukuu?

Ntɔɔfewaa Nshaaseε Sukuu ye mmɔfra ntetee, nshesheye, nkyerekyere ne nhwesoo soronko sukuu bia America Aban atwa sika ntoboa de boa abusua ne awofɔ senea wɔn mmɔfra benya ntetee, nimdeε ne akyerekyere ansaa na washe nshaaseε sukuu ase.

Ntɔɔfewaa Nshaaseε Soronko ne abusua mmɔboa sukuu akadie bi ne nea edidisoo yi:

✘ Adesua ✘ Abusua Nkabomu ✘ Abusua Ntɔɔboa ✘ Akwahosem ne Ayaresa osom ✘ Abubufoo/Adidemfoo/Adwenekamufoo osom

Wobetumi abisa kwan ne mmoa ama wo abɔfra sε:

Wo te Worcester kuropon mu

Sε wo ba anaa wa abɔfra adi nfie miensa (3) anaa ennan (4) (Nshesheye yi si so kane sε ye ni kan mfa mmɔfra a'wɔn adi nfie ennan (4) nsaa nay a fa obiara)

Ɛwɔsε abusua sika dwetire nkabomu dodoɔ ne Aban abusua sika dwetire dodoɔ nshesheye a Aban faso de boa abusuafoɔ a'wɔn hia mmoa fi America Aban nkyen fata nea edidisoo yi

2018 Afrinshia Sika Dwetire Dodoɔ

Nnipa dodoɔ a'εwɔ Abusua/Efi Korɔmu	Afrinshia Sika Dwetire Dodoɔ	100% - 130%
1	\$12,140	\$15,782
2	\$16,460	\$21,398
3	\$20,780	\$27,014
4	\$25,100	\$32,360
5	\$29,420	\$38,246
6	\$33,740	\$43,862
7	\$38,060	\$49,478
8	\$42,380	\$55,094
Sε nnipa dodoɔ a'wɔn te fi korɔmu boro nnwɔtwe a' fa \$4,320 ka nnipadua biara ho		

Sε wo gyedi sε wo gyanabea beboa ama wa abɔfra anya Ntɔɔfewaa sukuu mu kwan a' frε yen fa ahomatorofoɔ a'edisoo yi (508-799-3225 anaa 508-799-3608), senea wone nhwesoofoɔ beshia.



Facebook Worcester Headstart



Twitter @WorcHeadstart



<http://headstart.worcesterschools.org/>



770 Main Street
Worcester, MA 01610
(508) 799-3237 FAX (508) 799-3633

Dane krataa yi akyi hwehwe nsemhia ne nkaeɛbo yi ho nkekaho

Hwehwe nsheshɛye yi mu nea wopɛ

9:00am – 12:30 pm nshiamu bea nyinaa

1:00pm – 4:30pm wɔ Millbury Center nkoara

Abusuafoɔ a' wɔn gye TANF anaa Supplemental Social Security Income

Mmɔfra a'wɔn ne abusua foforo bi tee. Yɛmfa sika dwetire dodoɔ na ɛbe hwe wɔn sukuu kwanya

Mmɔfra a'wɔn adidem san hia mmoa

8:00am – 3:00pm & 7:30am – 4:30pm

Awofɔ/Abusua a'ehia sɛ wɔn kɔ sukuu anaa wɔn yɛ adwuma beyɛ donwhere aduonu (20 hrs) naawɔtwe biara

Ehia sɛ wo abusua sika dwetire fata senea America Aban asheshe

Sɛ wopɛ sɛ wotwerɛ wa abɔfra din wɔ dafa sukuu a'wobehia nea edidisɔɔ yi:

Abɔfra Awoda Krataa

Abɔfra yi Akwahosem Ayaresa Hwesofɔɔ Krataa

Abɔfra yi Aponmuden Nhwehwɛmu Krataa

Social Security Krataa anaa Passport (Awofɔ ne Abɔfra)

Adansedie krataa a'ɛkyere baabi a'woteɛ (kanea/toɔ tua krataa)

Sika Dwetire Adansedie Krataa

Awofɔ Mfonin Nshɛsoɔ

Sɛ wopɛ sɛ wotwerɛ wa abɔfra din wɔ damu sukuu a'wobehia nea edidisɔɔ yi:

Abɔfra Awoda Krataa

Anuanom nyinaa a'wɔte abusua fie awoda nkrataa anaa adansedie a'ɛkyere awofɔ (2015) adwuma Aban sika

etɔɔ krataa

Abɔfra yi Akwahosem Ayaresa Hwesofɔɔ Krataa

Abɔfra yi Aponmuden Nhwehwɛmu Krataa

Social Security Krataa anaa Passport (Awofɔ ne Abɔfra)

Awofɔ mienu a'wɔn din wɔ awoda krataa a'ɛkyere baabi a'woteɛ (telefon, kanea/toɔ tua krataa)

Abusua akatua krataa (naawɔtwe ennan, anaa naawɔtwe mienu sɛ yetua woka mprenu bosome)

Sukuu nhwehwɛmu nkrataa (sikatua adansedie)

Tweretohɔ krataa bia ɛkyere hwesofɔɔ bi asotwe ho nsem

Awofɔ Mfonin Nshɛsoɔ

Nhwesofɔɔ Adansedie Nkrataa

